



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA VISOKO

GODINA LIX

Visoko, Ponedjeljak 28. juli 2025. godine

BROJ 07

52.

Na osnovu člana 8. stav 2. alineja 4, 7, 8, 9 i 19. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 13. stav 1. alineja 4, 7, 9. i člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Odluke)

(1) Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena, uslov i način dodjele lokacije, period korištenja javnih površina, uslovi i način privremenog korištenja, nadzor nad provođenjem ove Odluke i ostala pitanja bitna za privremeno korištenje javnih površina na području grada Visoko.

(2) Pod privremenim korištenjem javne površine podrazumijeva se postavljanje objekata, naprava i opreme na dijelu javne površine na određeno vrijeme, na način koji ne utiče na promjenu karaktera javne površine.

Član 2.

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovoj Odluci uključuju oba roda.

Član 3.

(Javne površine)

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se površine namijenjene općoj upotrebi, a u smislu ove Odluke podrazumijevaju:

- a) javne saobraćajne površine, trgovi, trotoari, prilazi, parkirališta, pristupni platoi i pješačke staze,
- b) sportski, rekreativni i zabavni tereni na otvorenim prostorima,
- c) javne površine uz postojeće poslovne objekte,
- d) neuređene javne površine i prostori, neizgrađena građevinska zemljišta do privođenja krajnjoj namjeni.

Član 4.

(Namjena površina)

(1) Javne površine mogu se davati na privremeno korištenje za sljedeće namjene:

- a) ljetne i zimske bašte, odnosno postavljanje inventara uz ugostiteljske objekte (šankovi, rashladne vitrine, ljuljačke, žardinijere, dekorativna ograda, zvučnici, rashladni uređaji, ventilatori, grijalice i ostala oprema u okviru odobrene ugostiteljske bašte) i slobodnostojećih bašti,
- b) reklamni info stolovi,
- c) pultovi, stolovi i tezge radi prodaje ukrasnih predmeta, suvenira, cvijeća i slično u dane državnih i drugih praznika kada je uobičajeno,
- d) pultovi, stolovi, tezge i mobilne kućice za prodaju sezonskog voća i prehrambenih proizvoda (suho i koštunjavo voće, šećerne vune / vate, palačinke, kokice, kesteni, kukuruzi i slično),
- e) stolovi/ vitrine za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda,
- f) oprema zabavnog parka, cirkusa, dječijih autića, vozila i sličnih zabavnih sadržaja,

- g) ostali specifični sadržaji (pultovi za prodaju knjiga i umjetnina, sanduk za čišćenje obuće i slično),
 - h) postavljanje kioska,
 - i) održavanje izložbeno-prodajnih sajmova, privrednih, kulturnih i sportskih manifestacija i sličnih događaja.
- (2) Ostale namjene javnih površina definisane su posebnim odlukama Gradskog vijeća Visoko.

II IZGLED OPREME

Član 5.

(Ljetne i zimske bašte)

- (1) Ljetna / zimska bašta ispred ugostiteljskog objekta postavlja se radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru, ispred ugostiteljskog objekta, sa pripadajućim mobilijarom: šankovi, rashladne vitrine, ljuljačke, žardinijere, dekorativna ograda, zvučnici, rashladni uređaji, ventilatori, grijalice i ostala oprema u okviru odobrene ugostiteljske bašte.
- (2) Slobodnostojeća ljetna / zimska bašta postavlja se radi pružanja ugostiteljskih usluga na slobodnim otvorenim površinama i nije direktno vezana za određeni ugostiteljski objekat, sa pripadajućim mobilijarom: šankovi, rashladne vitrine, ljuljačke, žardinijere, dekorativna ograda, zvučnici, rashladni uređaji, ventilatori, grijalice i ostala oprema u okviru odobrene ugostiteljske bašte.
- (3) U ulici Čaršijska i ulici Alije Izetbegovića moguće je postaviti suncobrane, suncobrane sa više krošnji i/ili tende u bijeloj, bež, krem ili sivoj boji.
- (4) Suncobrani moraju imati pomični oslonac na tlu, koji mora biti izrađen tako da se lako sklapa i prenosi, ne smije biti vezan za javnu površinu, odnosno prilikom postavljanja istih javna površina se ne smije na bilo koji način oštetiti.
- (5) Suncobrani ispred istoga ugostiteljskog objekta moraju biti jednake boje.
- (6) Tendu s rolo mehanizmom (u daljnjem tekstu: tendu), moguće je postaviti na pročelje objekta ili ista može biti slobodnostojeća. Slobodnostojeća tenda ne može imati više od dva (2) tačkasto

ankerisana oslonca za postojeću javnu površinu, ukoliko postojeća konstrukcija to dozvoljava. Dozvoljeno je postavljanje samo jedne slobodnostojeće tende na prostoru jedne ljetne / zimske bašte.

- (7) Suncobrani i tende smiju natkrivati samo tlocrtnu površinu ljetne / zimske bašte, odnosno isti ne smiju prelaziti odobrenu javnu površinu datu na privremeno korištenje. Bočne vertikalne strane nije dopušteno zatvarati fiksnom konstrukcijom ili napravom, odnosno postavljati ili ugrađivati “zimski vrt” na javnoj površini.
- (8) Suncobrani ili tende ne smiju sadržavati oznake ili reklamu bilo kog proizvođača ili distributera. Na platnu suncobrana / tende može biti istaknut naziv ugostiteljskog objekta ispred kojeg se nalazi ljetna / zimska bašta.
- (9) Prilikom podnošenja zahtjeva za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja ljetne / zimske bašte prednost imaju vlasnici ugostiteljskih objekata ispred kojih se nalazi predmetna površina.

Član 6.

(Reklamni info stolovi i pultovi)

- (1) Reklamni info sto i pult postavlja se na javnu površinu radi podjele promotivnog materijala ili prezentacije.
- (2) Maksimalna površina reklamnog stola / pulta je do 3,00 m².

Član 7.

(Oprema za izlaganje i prodaju)

- (1) Roba i proizvodi iz člana 4. stav 1. tačka c), d), g) i i) se mogu izlagati i prodavati na: natkrivenom ili nenatkrivenom prodajnom slobodnostojećem pultu, stolu, pokretnoj tezgi, mobilnoj kućici, šatoru, pagodi ili paviljonu.
- (2) Opremu iz predhodnog stava po zahtjevu korisnika javne površine obezbjeđuje JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko.
- (3) Za termičku obradu prehrambenih proizvoda dozvoljava se isključivo korištenje električne energije za šta privremeni priključak obezbjeđuje Grad Visoko, a na prijedlog Službe nadležne za poslove upravljanje gradskom imovinom.
- (4) U slučaju da nije moguće obezbijediti privremeni priključak iz stava 3. ovog

člana, dozvoljava se isključivo prodaja gotovih propisno upakovanih prehrambenih proizvoda.

Član 8.

(Stolovi / vitrine za prodaju gotovih suhomesnatih i pečenjarskih proizvoda)

- (1) Natkriveni ili nenatkriveni sto za prodaju gotovih suhomesnatih i pečenjarskih proizvoda je montažno-demontažnog i otvorenog tipa.
- (2) Minimalna visina stola je 90 cm iznad terena.
- (3) Stolovi moraju biti izrađeni od materijala koji zadovoljava sanitarno-higijenske uslove tokom korištenja i održavanja.

Član 9.

(Oprema i uređaji za zabavu)

- (1) Oprema i uređaji za zabavu iz člana 4. stav 1. tačka f) ove Odluke moraju biti ispravni, redovno se održavati, što podnosioc zahtjeva dokazuje prilaganjem naophodnih atesta prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja / rješenja o privremenom korištenju javne površine.
- (2) Podnosioc zahtjeva je uz zahtjev iz predhodnog stava dužan priložiti ovjerenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za sve posljedice prouzrokovane kvarom, nepropisnim postavljanjem, korištenjem i upravljanjem opreme i uređaja.

Član 10. (Kiosk)

- (1) Kiosk je montažno-demontažni objekat površine do 15 m², koji služi za obavljanje određene poslovne djelatnosti, koji mora biti tehnički i oblikovno primjereno izveden, uklopiv u urbani prostor i estetski prihvatljiv, uz manipulativnu mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije.
- (2) U toku postupka izdavanja odobrenja za postavljanje kioska Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom dužna je pribaviti saglasnost na projektnu dokumentaciju od strane Službe nadležne za poslove urbanizma.
- (3) Saglasnost iz predhodnog stava podrazumijeva stručnu ocjenu urbaniste na urbanističko-tehničke uslove prema uslovima na predmetnoj lokaciji.

III ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE „DANI KULTURE, TRGOVINE I SPORTA – VISOČKO LJETO“

Član 11.

(Lokacije za održavanje manifestacije „Visočko ljeto“)

- (1) Manifestacija „Dani kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“ (u daljem tekstu: „Visočko ljeto“) se održava na sljedećim lokacijama:
 - a) Kulturni i sportski događaji:
 - Trg ispred Zanatskog centra u ulici Čaršijska,
 - Plato ispred KC Altindag,
 - Park Ada,
 - Ulica Alije Izetbegovića,
 - Trg u ulici Alije Izetbegovića (pored zgrade ZK Ureda),
 - Trg u ulici Matrakčijina (iza zgrade Gradskog kina),
 - Plato ispred KSC Mladost.
 - b) Dani trgovine:
 - Ulica Čaršijska – mogućnost postavljanja prodajnih pultova, šatora, pagoda ili paviljona imaju isključivo vlasnici trgovačkih i obrtničkih radnji u ulici Čaršijska ispred svojih poslovnih objekata.
 - Ulica Čaršijska – mogućnost postavljanja ljetne bašte na lokaciji ispod Bijele džamije i platou ispred Zanatskog centra imaju isključivo vlasnici ugostiteljskih objekata u ulici Čaršijska.
 - Ulica Alije Izetbegovića – šatori, pagode ili paviljoni se postavljaju na označena parking mjesta od PC Vizija do kraja zgrade ZK Ureda, te dalje do zgrade Pošte na asfaltnoj površini (saobraćajnici) i suprotnoj strani ulice Alije Izetbegovića na mjestima na kojima to dozvoljavaju zakonom propisani uslovi (omogućen prolaz vozilima hitnih službi, pristup javnim objektima, pozicije urbanog mobilijara, blizina staklene ograde).
 - Zabranjuje se postavljanje šatora, pagoda ili paviljona na trotoare.
 - Prednost dodjele lokacije za postavljanje šatora, pagoda ili paviljona imaju podnosioci zahtjeva

- (vlasnici trgovačkih i obrtničkih radnji) čiji objekti posluju uz predmetnu lokaciju u ulici Alije Izetbegovića.
- Park Ada – postavljanje slobodnostojeće ljetne bašte za muzičke nastupe.
 - Parking prostor pored Sparkasse Bank d.d., u ulici Alije Izetbegovića – postavljanje stolova, tezgi ili mobilnih kućica za prodaju prehrambenih proizvoda na način propisan ovom Odlukom.
 - Plato ispred PC Vizija i parking prostor u ulici dr. Džananovića – postavljanje stolova / vitrina za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda.
- (2) Na lokacijama namijenjenim za održavanje manifestacije „Visočko ljeto“ izuzimaju se iz redovne upotrebe parking prostori čije je korištenje i način upotrebe definisan drugim propisima.

Član 12.

(Vrsta opreme, uređaja i inventara za održavanje kulturnih i sportskih događaja)

- (1) Tokom održavanja kulturnih i sportskih događaja može se koristiti oprema, uređaji i inventar isključivo za datu namjenu (bina za izvođenje zabavnog programa, sportska oprema, projektori, stolice za posjetioce i slično).
- (2) Oprema, uređaji i inventar iz stava 1. ovog člana moraju biti ispravni, redovno se održavati, što podnosilac zahtjeva dokazuje prilaganjem neophodnih atesta prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja / rješenja o privremenom korištenju javne površine.
- (3) Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev iz predhodnog stava dužan priložiti ovjerenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za sve posljedice prouzrokovane kvarom, nepropisnim postavljanjem, korištenjem i upravljanjem opreme i uređaja.

Član 13.

(Način izlaganja robe u vrijeme trajanja dana trgovine)

- (1) Roba se izlaže na prodajnim pultovima, stolovima ili tezgama, unutar šatora,

pagoda ili paviljona u bijeloj, bež, krem ili sivoj boji, koji ne smiju sadržavati oznake ili reklamu proizvođača ili distributera, zatvoreni sa tri (3) strane, maksimalne dubine 2,75 m i maksimalne dužine 2,80 m.

- (2) Ukoliko se mobilijar za izlaganje i prodaju robe postavlja sa obje strane ulice, prostor za prolazak hitnih vozila i pješaka mora biti minimalne širine 3 m.
- (3) Podnosilac zahtjeva ima pravo tražiti privremeno korištenje više označenih jedinica javne površine, odnosno spajati dva (2) ili više šatora, pagoda ili paviljona.
- (4) U slučaju da Organizator manifestacije ne posjeduje dovoljan broj propisanih šatora, pagoda ili paviljona, iste je dužan obezbijediti privremeni korisnik javne površine.
- (5) Dozvoljava se isključivo montaža i postavljanje tipskih objekata (šatora, pagoda ili paviljona), odnosno zabranjuje se „kovanje“ i improvizacija istih na licu mjesta.

Član 14.

(Organizator manifestacije „Visočko ljeto“)

- (1) Organizator manifestacije „Visočko ljeto“ je JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko.
- (2) Grad Visoko putem nadležnih službi podržava organizovanje predmetne manifestacije.

IV NAČIN I USLOVI PRIVREMENOG KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA

Član 15.

(Lokacije za privremeno korištenje javnih površina)

- (1) Lokacije za privremeno korištenje javnih površina su sljedeće:
 - a) Ljetne i zimske bašte, odnosno postavljanje ugostiteljskog inventara (šankovi, rashladne vitrine, ljuljačke, žardinijere, dekorativna ograda, zvučnici, rashladni uređaji, ventilatori, grijalice, suncobrani, tende i ostala oprema u okviru odobrene ugostiteljske bašte) bašti uz ugostiteljske objekte i slobodnostojećih bašti: u ulicama

- Čaršijska, Alije Izetbegovića, Matrakčijina, Hazima Dedića, Branilaca, Donje Rosulje, Gornje Rosulje, Kralja Tvrtka i Mule Hodžića, plato preko puta Tabhanske džamije kao i područje izvan užeg gradskog jezgra.
- b) Reklamni i info stolovi ulice: Čaršijska, Alije Izetbegovića i Branilaca.
- c) Pultovi, stolovi i tezge radi prodaje ukrasnih predmeta, suvenira, cvijeća i slično u dane državnih i drugih praznika kada je uobičajeno: plato ispred Zanatskog centra, plato ispred KC Altindag, plato preko puta Tabhanske džamije, trg ispred Pošte, ulica Alije Izetbegovića, ulica Branilaca i plato ispred KSC Mladost.
- d) Pultovi, stolovi, tezge i mobilne kućice namijenjene za prodaju sezonskog voća i prehrambenih proizvoda (suho i koštunjavo voće, šećerne vune / vate, palačinke, kokice, kesteni, kukuruzi i slično): šetnica pored KC Altindag, plato iza zgrade ZK Ureda, prostor ispred poslovne zgrade Vizija, plato preko puta Galerije Likum 76, ulica Aleja Šehida Resula, ulica Branilaca (plato pored česme), plato ispred KSC Mladost i plato u Naselju Luke.
- e) Stolovi / vitrine za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda u vrijeme održavanja sajmovi: prostor ispred poslovne zgrade Vizija i parking prostor u ulici dr. Džananovića.
- f) Oprema:
- zabavnog parka, cirkusa, i sličnih zabavnih sadržaja: plato ispred KSC Mladosti plato pored stadiona u Luci
 - dječijih autića i vozića: KSC Mladost, gradski park, plato ispred KC Altindag i plato pored stadiona u Luci.
- g) Ostali specifični sadržaji:
- pultovi za prodaju knjiga i umjetnina: plato ispred Zanatskog centra, KC Altindag, plato preko puta Tabhanske džamije i plato ispred KSC Mladost,
 - sanduk za čišćenje obuće: ulice Čaršijska, Alije Izetbegovića, Aleja Šehida Resula i Branilaca.

- h) Postavljanje kioska u ulicama: Čaršijska, Alije Izetbegovića, Aleja Šehida Resula i Branilaca,
- i) Održavanje izložbeno-prodajnih sajmova, privrednih, kulturnih i sportskih manifestacija i sličnih događaja: plato pored stadiona u Luci, ulica Čaršijska, plato ispred Zanatskog centra, plato ispred KC Altindag, plato ispred Pošte, ulica Matrakčijina, ulica Alije Izetbegovića, gradski park, ulica Branilaca i plato ispred KSC Mladost.

Član 16.

(Zone za privremeno korištenje javnih površina)

- (1) I zona obuhvata ulice: Čaršijska, Alije Izetbegovića, Matrakčijina, dr. Džananovića, Hazima Dedića, Branilaca, Aleja Šehida Resula i Donje Rosulje, plato ispred Zanatskog centra, plato preko puta Tabhanske džamije, park Ada, trg ispred Pošte, trg u ulici Alije Izetbegovića (pored zgrade ZK ureda), plato ispred KSC Mladost, plato iza zgrade ZK ureda, prostor ispred poslove zgrade Vizija, gradski park.
- (2) II zona obuhvata ulice: Gornje Rosulje, Kralja Tvrtka i Mule Hodžića, plato i šetnica ispred KC Altindag, plato preko puta Galerije Likum 76, plato u Naselju Luke.
- (3) III zona obuhvata lokacije koje nisu u I i II zoni, kao i područje izvan užeg gradskog jezgra.
- (4) Novčana naknada za privremeno korištenje javnih površina se utvrđuje Programom.

Član 17.

(Period korištenja javnih površina)

Period korištenja javnih površina se određuje zavisno od namjene:

- a) Za ljetne / zimske bašte može se odobriti period od najviše jedne godine, s tim da se korištenje radi postavljanja ljetne bašte odobrava za period od 1. aprila do 30. septembra, a korištenje radi postavljanja zimske bašte odobrava za period od 1. oktobra do 31. marta.
- b) Inventar ljetne / zimske bašte, uz predhodno pribavljeno rješenje /

odobrenje, može se odobriti i postaviti samo u skadu sa uslovima iz ove Odluke i Odluke o komunalnom redu Grada Visoko.

- c) Izuzetno, inventar ljetne bašte u ulici Alije Izetbegovića, koji se postavlja na cijelu površinu trotoara, može se odobriti samo u periodu trajanja zabrane saobraćaja motornih vozila, odnosno od 01.06. do 01.09. u vremenu od 18:00 h do 24:00 h i tokom održavanja manifestacije „Visočko ljeto“.
- d) Za reklamne i info stolove tokom cijele godine, najduže do 5 (pet) dana.
- e) Za stolove i tezge namijenjena radi prodaje ukrasnih predmeta, suvenira, cvijeća i slično u dane državnih i drugih praznika može se odobriti tokom cijele godine za vrijeme trajanja praznika, najduže do 10 (deset) dana.
- f) Za pultove, stolove, tezge i mobilne kućice namijenjena za prodaju sezonskog voća i prehrambenih proizvoda (suho i koštunjavo voće, šećerne vune / vate, palačinke, kokice, kesteni, kukuruzi i slično) može se odobriti tokom cijele godine, najduže u trajanju od šest (6) mjeseci u toku godine.
- g) Za stolove za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda tokom cijele godine, najduže do sedam (7) dana.
- h) Za zabavni park, cirkus, dječije autiče, voziće i slične zabavne sadržaje može se odobriti tokom cijele godine, najduže u trajanju od šest (6) mjeseci u toku godine.
- i) Za ostale specifične sadržaje: pultovi za prodaju knjiga i umjetnina i slično najduže u trajanju od pet (5) dana, a sanduk za čišćenje obuće može se odobriti period od najviše jedne (1) godine,
- j) Za postavljanje kioska može se odobriti period od najviše tri (3) godine,
- k) Za održavanje izložbeno-prodajnih sajmov, privrednih, kulturnih i sportskih manifestacija i sličnih događaja može se odobriti tokom

cijele godine za vrijeme trajanja događaja, najduže do sedam (7) dana.

Član 18.

(Korisnik javne površine)

- (1) Pravo na privremeno korištenje javnih površina u smislu ove Odluke ima pravno lice registrovano za obavljanje određene djelatnosti i fizičko lice koje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine (u daljem tekstu: korisnik).
- (2) Rješenje / odobrenje o obavljanju djelatnosti iz stava 1. ovog člana korisnik je dužan istaći na vidnom mjestu prodaje.

Član 19.

(Uslovi i obaveze korištenja javnih površina)

- (1) Privremeno zauzete površine, neovisno od uslova utvrđenih u odobrenju, moraju ispunjavati slijedeće uslove:
 - Prostor koji ostaje za pješake ne smije biti uži od 1,50 m,
 - Udaljenost eventualno postavljenih prepreka (žardinjera, vazni, stubića i sl.) od ruba ceste ili ulice ne smije biti manja od 1,50 m, a iste (prepreke) se uračunavaju u ukupno zauzetu površinu,
 - Površine na kojima se nalaze ventilacioni, kanalizacioni otvori i uređaji za odvodnju atmosferskih i oborinskih voda i slično, moraju ostati slobodne,
 - Visina prepreke (žardinjera, vazni, stubića i sl.) ne može biti veća od 1,00 m,
 - Ukoliko se privremeno zauzeti prostor nalazi djelimično ili u cijelosti na javnoj zelenoj površini, površina se mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom i ukloniti poslije isteka odobrenja,
 - Po proteku vremena određenog u odobrenju za korištenje javne površine, mora se ukloniti sve što je bilo u njenoj funkciji, a površina se mora privesti prvobitnoj namjeni (sanirati) u roku od 24 sata od dana protoka vremena, odnosno isteka roka o trošku korisnika,

- Postavljanjem privremenih objekata ne smije se spriječiti ili otežati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati bezbjednost saobraćaja vozila i pješaka,
 - Postavljanje privremenih objekata u blizini raskrsnice mora odgovarati bezbjednosti saobraćaja i ne smije svojim položajem smanjiti preglednost i odvijanje saobraćaja (zaklanjati signalizaciju i slično),
 - Privremeni objekti se mogu postavljati samo na mjesta na kojima neće dolaziti do suviše buke, uznemiravanja građana, prljanja javne površine i ometanja saobraćaja, te na kojima se neće umanjiti estetski opći izgled tog mjesta.
- (2) Privremeno zauzetu javnu površinu, opremu postavljenu na istoj i neposrednu okolinu korisnik je dužan držati u čistom i urednom stanju.
- (3) Organizator javnog okupljanja dužan je redovno čistiti i održavati javnu površinu na kojoj se javno okupljanje organizira.

Član 20. (Zabrane)

Osim zabrana propisanih Odlukom o komunalnom redu Grada Visoko, ovom Odlukom zabranjuje se sljedeće:

- Oštećenje javne površine,
- Vezanje i učvršćivanje opreme i mobilijara za javnu površinu, izuzev slobodnostojećih tendi iz člana 5. stav 6. ove Odluke,
- Pristup lokaciji preko javne zelene površine,
- Izlaganje i prodaja robe direktno na javnoj površini / tlu,
- Izlaganje i prodaja robe izvan postavljenog pulta, stola, pokretne tezge, mobilne kućice, šatora, pagode ili paviljona,
- Termička obrada prehrambenih proizvoda na javnoj površini u ulici Alije Izetbegovića i ulici Čaršijska, izuzev parking prostora kod Sparkasse Bank d.d. u vrijeme trajanja manifestacije „Visočko ljeto“.

Član 21. (Odobrenje za korištenje javnih površina)

- (1) Javne površine iz člana 3. ove Odluke podliježu proceduri javnog oglašavanja i iste se mogu privremeno koristiti samo uz predhodno pribavljeno rješenje / odobrenje.
- (2) Rješenje / odobrenje za privremeno korištenje javne površine, a po podnesenom zahtjevu na propisanom obrascu, izdaje Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (3) Obrazac iz stava 2. ovog člana sačinjava Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (4) Obavezan prilog rješenja / odobrenja za privremeno korištenje javne površine je skica lokacije sa naznačenom granicom i upisanom katastarskom česticom izrađena od strane Službe nadležne za poslove urbanizma.
- (5) Uz zahtjev za izdavanje rješenja / odobrenja za privremeno korištenje javne površine, koji se podnosi na propisno popunjenom Obrascu korisnik je dužan da priloži rješenje / odobrenje iz člana 18. ove Odluke.
- (6) Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine podnosi se Službi nadležnoj za poslove upravljanja gradskom imovinom po objavljenom javnom pozivu.
- (7) U toku postupka izdavanja odobrenja za privremeno korištenje javne površine Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom dužna je pribaviti grafički prikaz lokacije od strane Službe nadležne za poslove urbanizma.
- (8) Grafički prikaz iz predhodnog stava ovog člana podrazumijeva prikaz uslova korištenja javne površine od strane urbaniste za traženu namjenu, a prema uslovima za predmetnu lokaciju.
- (9) Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom izdaje rješenje / odobrenje za privremeno korištenje javne površine tek nakon što utvrdi da je budući korisnik izvršio uplatu naknade za korištenje iste.
- (10) Korisniku koji ima neizmirenih obaveza ili evidentiranih neplaćenih kazni u Registru novčanih kazni po odlukama Grada Visoko neće se dozvoliti privremeno korištenje javne površine dok iste ne izmiri.

- (11) Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom dokaz iz stava 10. ovog člana pribavlja službenim putem od strane Službe nadležne za poslove finansija i Službe nadležne za inspekcijske poslove u toku postupka.
- (12) Korisnici javnih površina dužni su se u svemu pridržavati uslova određenih u rješenju / odobrenju za privremeno korištenju javne površine.
- (13) Odnosi i obaveze između privremenog korisnika javne površine i Grada Visoko definišu se ugovorom kojeg ispred Grada Visoko potpisuje pomoćnik Službe nadležne za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (14) Korisnik kojem je odobreno privremeno korištenje javne površine ne može istu ustupiti na korištenje trećem licu.
- (15) Korisnik je dužan rješenje / odobrenje o privremenom korištenju javne površine istaći na vidnom mjestu prodaje.
- (16) Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom je dužna jedan primjerak rješenja / odobrenja o privremenom korištenju javne površine dostaviti Službi nadležnoj za inspekcijske poslove.

Član 22.

(Upravni postupak)

- (1) U postupku izdavanja rješenja / odobrenja o privremenom korištenju javne površine Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom primjenjuje odredbe Zakona o upravnom postupku i drugih zakonskih propisa za ovu oblast.
- (2) Protiv rješenja / odobrenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
- (3) Žalba izjavljena na rješenje nadležnog inspektora podnosi se Komisiji za statut i propise Gradskog vijeća Visoko i ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 23.

(Prestanak prava korištenja javne površine)

- (1) Pravo privremenog korištenja javne površine prestaje istekom roka utvrđenog u rješenju / odobrenju Službe nadležne za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (2) Pravo privremenog korištenja javne površine prestaje i prije isteka roka

utvrđenog u rješenju / odobrenju Službe nadležne za poslove upravljanja gradskom imovinom u slučaju:

- a) ako korisnik ne koristi javnu površinu na način i u svrhe kako je određeno ovom Odlukom ili rješenjem / odobrenjem o privremenom korištenju javne površine,
 - b) ako korisnik koristi veću javnu površinu od javne površine koja mu je data rješenjem / odobrenjem,
 - c) ako na javnoj površini čije je privremeno korištenje dato rješenjem / odobrenjem djelatnost obavlja osoba čije ime nije navedeno u rješenju / odobrenju,
 - d) ako se utvrdi, da je korisniku javne površine pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje privredne djelatnosti navedene u rješenju / odobrenju o privremenom korištenju javne površine i
 - e) ako se predmetna lokacija privodi planiranoj (krajnjoj) namjeni.
- (3) Prestanak prava privremenog korištenja javne površine utvrđuje rješenjem Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.
 - (4) Jedan primjerak rješenja iz predhodnog stava Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom dužna je dostaviti Službi nadležnoj za inspekcijske poslove.

V PROVOĐENJE MJERA I NADZOR

Član 24.

(Način provođenja mjera i nadzor)

- (1) Provođenje mjera propisanih ovom Odlukom vrši Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (2) Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke vrši Služba nadležna za inspekcijske poslove.

Član 25.

(Ovlaštenja)

- (1) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektori Grada Visoko su ovlašteni da:

- a) nalože uklanjanje privremenih objekata, opreme, naprava i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, suprotno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
 - b) nalože preventivne, korektivne i represivne mjere radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti,
 - c) vrše pregled privremenih objekata, opreme, naprava i uređaja,
 - d) narede potrebne analize i poduzmu određene potrebne mjere radi uočenih nepravilnosti,
 - e) izdaju prekršajni nalog,
 - f) podnesu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili druge zakonom propisane mjere nadležnom Sudu,
 - g) preduzimaju i druge mjere u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
- (2) Inspektori su ovlašteni da donose pismene i usmene naloge u obliku rješenja i zaključaka za provođenje radnji navedenih u prethodnom stavu.
- (3) Ako subjekt nadzora ne postupi po rješenju inspektora, pristupiće se novčanom kažnjavanju sve do izvršenja naložene mjere.

Član 26.

(Način vršenja inspekcijskog nadzora)

- (1) Nadležni inspektori Grada Visoko u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se Zakona, ove Odluke i drugih propisa.
- (2) Nadležni inspektori Grada Visoko obavljaju poslove nadzora samostalno u ime Grada, postupaju i donose akte u okviru dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i drugim propisima.
- (3) Preduzimanje mjera za provođenje ove Odluke smatra se hitnim i od posebnog je interesa za grad Visoko.
- (4) Ako nadležni inspektori u svom radu naiđu na otpor, zatražit će pomoć od nadležne Policijske stanice Visoko i drugih nadležnih organa državne uprave, koji su obavezni bez odlaganja pružiti pomoć.

Član 27.

(Upravni postupak u inspekcijskom nadzoru)

- (1) U donošenju upravnih akata iz inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku i drugih zakonskih propisa koji definišu oblast inspekcijskog nadzora.
- (2) Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
- (3) Žalba izjavljena na rješenje nadležnog inspektora podnosi se Komisiji za statut i propise Gradskog vijeća Visoko i ne odlaže izvršenje rješenja.

VI NAKNADA ŠTETE

Član 28.

(Postupanje u slučaju nastale štete)

- (1) Svú štetu učinjenu na javnoj površini počinilac / korisnik je dužan popraviti uspostavom ranijeg stanja, odnosno saniranjem javne površine.
- (2) Ukoliko počinilac / korisnik odbija uspostaviti ranije stanje na oštećenoj javnoj površini ili štetu nije moguće sanirati, nadležni inspektor Grada Visoko će počinioocu / korisniku, odnosno subjektu nadzora, izdati zaključak o novčanoj nadoknadi štete.
- (3) Procjenu učinjene štete na javnoj površini vrši nadležno javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice kome su povjereni poslovi upravljanja i održavanja javne površine ili Služba nadležna za poslove infrastrukture, zavisno od vrste javne površine.
- (4) Ukoliko počinilac / korisnik novčano ne nadoknadi štetu pričinjenu na javnoj površini, šteta će se naplatiti putem nadležnog Suda.

VII KAZNE ODREDBE

Član 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 150,00KM do 1.000,00KM kaznit će se fizičko lice (građanin), u iznosu od 250,00KM do 1.500,00KM fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom (samostalni privrednik, obrtnik), u iznosu od 800,00KM do 3.000,00KM pravno lice, te odgovorno lice u

pravnom licu u iznosu od 250,00KM do 1.500,00KM za prekršaj ako:

Ne postupa, postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 6, 10 i 23.

Član 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00KM do 1.500,00KM kaznit će se fizičko lice (građanin), u iznosu od 300,00KM do 2.000,00KM fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom (samostalni privrednik, obrtnik), u iznosu od 1.000,00KM do 5.000,00KM pravno lice, te odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 300,00KM do 2.000,00KM za prekršaj ako:

Ne postupa, postupa suprotno ili se ne pridržava odredbi člana 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 25.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Obrasci)

- (1) Zahtjev za privremeno korištenje javne površine se podnosi na propisanom obrascu, koji se posebno definiše za svaku pojedinačnu namjenu iz člana 4. ove Odluke.
- (2) Obrascu iz stava 1. ovog člana izrađuje Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.

Član 32.

(Program o privremenom korištenju javne površine)

- (1) Na osnovu ove Odluke donosi se Program o utvrđivanju novčanih naknada za privremeno korištenje javnih površina na području grada Visoko (u daljem tekstu: Program), kojeg predlaže Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom, a usvaja Gradsko vijeće Visoko.
- (2) Programom se utvrđuje pojedinačna novčana naknada za privremeno korištenje javne površine po m², zavisno od zone iz člana 16. ove Odluke, za svaku namjenu iz člana 4. ove Odluke pojedinačno.
- (3) Ugostiteljski objekti u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića izgled suncobrana i tendi moraju prilagoditi u roku od šest (6)

mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

- (4) Za sve što nije predviđeno ovom Odlukom primjenjivaće se Odluka o komunalnom redu Grada Visoko.

Član 33.

(Obaveze javnih komunalnih preduzeća)

Nadležna javna komunalna preduzeća na koja se odnosi ova Odluka, dužna su stupanjem na snagu ove Odluke uskladiti svoje interne akte i organizovati obavljanje svoje djelatnosti u skladu sa ovom Odlukom.

Član 34.

(Početak primjene)

- (1) Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja od strane Gradskog vijeća Visoko.
- (2) Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-226/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

53.

Na osnovu člana 8. stav 2. alineja 4., 7., 8. i 9. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 13. stav 1. alineja 4., 7. i 9. i člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 5/23), Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko, broj: 02/1-02-226/25 od 17.07.2025. godine, Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici održanoj 17.07.2025. godine, donosi:

P R O G R A M

o utvrđivanju novčanih naknada za privremeno korištenje javnih površina na području grada Visoko

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Programa)

Programom o utvrđivanju naknada za privremeno korištenje javnih površina na području grada Visoko (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se visina novčane naknade,

u zavisnosti od namjene korištenja javne površine i lokacije.

Član 2.
(Uslovi i način privremenog korištenja javne površine)

Svi uslovi i način privremenog korištenja javne površine propisani su Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko, broj: 02/1-02-226/25 od 17.07.2025. godine.

II VISINA NOVČANE NAKNADE

Član 3.
(Zone za privremeno korištenje javnih površina)

- (5) I zona obuhvata ulice: Čaršijska, Alije Izetbegovića, Matrakčijina, dr Džananovića, Hazima Dedića, Branilaca, Aleja Šehida Resula i Donje Rosulje, plato ispred Zanatskog centra, plato preko puta Tabhanske džamije, park Ada, trg ispred Pošte, trg u ulici Alije Izetbegovića (pored zgrade ZK ureda), plato ispred KSC Mladost, plato iza zgrade ZK ureda, prostor ispred poslovne zgrade Vizija, gradski park,
- (6) II zona obuhvata ulice: Gornje Rosulje, Kralja Tvrtka i Mule Hodžića, plato i šetnica ispred KC Altindag, plato preko puta Galerije Likum 76, plato u Naselju Luke,
- (7) III zona obuhvata lokacije koje nisu u I i II zoni, kao i područje izvan užeg gradskog jezgra.

Član 4.
(Ljetne i zimske bašte)

Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja ljetne ili zimske bašte:

- I zona: 7,00 KM / m² mjesečno,
- II zona: 3,50 KM / m² mjesečno,
- III zona: 2,00 KM / m² mjesečno.

- Član 5.**
(Reklamni info stolovi)
- (1) Korištenje javne površine do 3,00 m² radi postavljanja reklamnog info stola u svrhu prikupljanja donacija za liječenje bolesnih osoba, promovisanje javnog zdravstva, higijene, bezbjednosti, komunalnog reda,

volonterizma i drugih općekorisnih i humanitarnih akcija se odobrava bez novčane naknade.

- (2) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja reklamnih info stolova u svrhu političkog oglašavanja, promocije proizvoda i slično:
 - I zona: 10,00 KM / m² po danu,
 - II zona: 8,00 KM / m² po danu,
 - III zona: 6,00 KM / m² po danu.

Član 6.
(Stolovi i tezge radi prodaje ukrasnih predmeta, suvenira, cvijeća i slično u dane državnih i drugih praznika kada je uobičajeno)

- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi prodaje ukrasnih predmeta, suvenira, cvijeća i slično u dane državnih i drugih praznika kada je uobičajeno, na stolovima ili teznama:
 - I zona: 10 KM za jednu prodajnu jedinicu po danu,
 - II zona: 8 KM za jednu prodajnu jedinicu po danu,
 - III zona: 5 KM za jednu prodajnu jedinicu po danu.
- (2) Novčana naknada iz stava 1. ovog člana se odnosi na privremeno korištenje javne površine, dok novčanu naknadu za korištenje inventara (sto ili tezga) privremeni korisnik javne površine plaća JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko u skladu sa njihovim internim aktima.

- Član 7.**
(Stolovi, tezge i mobilne kućice za prodaju sezonskog voća i prehrambenih proizvoda)
- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi prodaje sezonskog voća na stolovima ili teznama:
 - I zona: 15 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno,
 - II zona: 10 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno,
 - III zona: 7 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno.
 - (2) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi prodaje prehrambenih proizvoda na stolovima, teznama ili u mobilnim kućicama:

I zona: 20 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno,

II zona: 15 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno,

III zona: 10 KM za jednu prodajnu jedinicu mjesečno.

- (3) Novčana naknada iz stavova 1. i 2. ovog člana se odnosi na privremeno korištenje javne površine, dok novčanu naknadu za korištenje inventara (sto, tezga, mobilna kućica) privremeni korisnik javne površine plaća JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko u skladu sa njihovim internim aktima.

Član 8.

(Stolovi / vitrine za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda)

Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja stolova / vitrina za prodaju suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda u vrijeme održavanja drugih sajмова i manifestacija:

I zona: 10,00 KM / m² po danu,

II zona: 8,00 KM / m² po danu,

III zona: 6,00 KM / m² po danu.

Član 9.

(Oprema zabavnog parka, cirkusa, dječijih autića, vozila i sličnih zabavnih sadržaja)

Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja opreme zabavnog parka, cirkusa, dječijih autića, vozila i sličnih zabavnih sadržaja:

1,00 KM / m² po danu.

Član 10.

(Ostali specifični sadržaji)

- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja pultova za prodaju knjiga i umjetnina i slično:

I zona: 15,00 KM po prodajnoj jedinici po danu,

II zona: 10,00 KM po prodajnoj jedinici po danu,

III zona: 8,00 KM po prodajnoj jedinici po danu.

- (2) Korištenje javne površine do 3,00 m² radi postavljanja sanduka za čišćenje obuće se odobrava bez novčane naknade.

Član 11.

(Kiosk)

Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja kioska: 20,00 KM / m² mjesečno.

Član 12.

(Manifestacija „Dani kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“)

- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi izlaganja i prodaje robe u šatorima, pagodama ili paviljonima u vrijeme trajanja manifestacije „Dani kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“ (u daljem tekstu: manifestacija):

330,00KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja manifestacije,

140,00 KM za jednu prodajnu jedinicu ispred vlastitog poslovnog prostora za vrijeme trajanja manifestacije,

280,00 KM svaki naredni štand ispred vlastitog prostora za vrijeme trajanja manifestacije.

- (2) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi izlaganja i prodaje prehrambenih proizvoda na stolovima, tezagama ili mobilnim kućicama:

50,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja manifestacije.

- (3) Novčana naknada iz stavova 1. i 2. ovog člana se odnosi na privremeno korištenje javne površine, dok novčanu naknadu za korištenje inventara (sto, tezga, mobilna kućica, šator, pagoda ili paviljon) privremeni korisnik javne površine plaća JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko u skladu sa njihovim internim aktima.

- (4) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi izlaganja i prodaje suhomesnatih i gotovih pečenjarskih proizvoda na stolovima / vitrinama:

330,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja manifestacije,

- (5) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja inventara slobodnostojeće ljetne bašte: 10,00 KM / m² za vrijeme trajanja manifestacije.

Član 13.**(Izložbeno-prodajni sajmovi, privredne, kulturne i sportske manifestacije i slični događaji)**

- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi izlaganja i prodaje robe na stolovima, teznama ili mobilnim kućicama:
I zona: 50,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja,
II zona: 40,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja,
III zona: 30,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja.
- (2) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi izlaganja i prodaje robe u šatorima, pagodama ili paviljonima:
I zona: 100,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja,
II zona: 80,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja,
III zona: 50,00 KM za jednu prodajnu jedinicu za vrijeme trajanja događaja.
- (3) Novčana naknada iz stavova 1. i 2. ovog člana se odnosi na privremeno korištenje javne površine, dok novčanu naknadu za korištenje inventara (sto, tezga, mobilna kućica, šator, pagoda ili paviljon) privremeni korisnik javne površine plaća JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko u skladu sa njihovim internim aktima.

Član 14.**(Ostale namjene)**

- (1) Visina novčane naknade za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja ograde oko gradilišta, građevinskih skela, polaganje tračnica za kran i druge građevinske mašine, istovara, smještaja i utovara ogrijevnog ili građevinskog materijala, te slične građevinske radove:
I zona: 0,50 KM / m² po danu,
II zona: 0,40 KM / m² po danu,
III zona: 0,30 KM m² po danu.

III PROVOĐENJE**Član 15.****(Provođenje)**

Za Provođenje ovog Programa zadužuje se Služba nadležna za poslove upravljanja gradskom imovinom.

IVPRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 16.****(Prelazne odredbe)**

Za sve javne površine za koje je do momenta donošenja i stupanja na snagu ovog Programa rješenjem / ugovorom odobreno privremeno korištenje istih, rok za privremeno korištenje javne površine ističe rokom određenim pojedinačnim rješenjem / ugovorom.

Član 17.**(Završne odredbe)**

- (1) Svi privremeni korisnici bez izuzetka dužni su pribaviti rješenje / odobrenje za privremeno korištenje javne površine u skladu sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko od strane Službe nadležne za poslove upravljanja gradskom imovinom.
- (2) Sve cijene u ovoj Odluci izražene su sa uključenim PDV-om.
- (3) Gradonačelnik na prijedlog Službe nadležne za poslove upravljanja gradskom imovinom može posebnim aktom izuzeti od plaćanja novčane naknade korisnika za privremeno korištenje javne površine u cilju održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih, zdravstvenih i sličnih manifestacija koje su korisne za zajednicu i javni interes.

Član 18.**(Početak primjene)**

- (3) Ovaj Program stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja od strane Gradskog vijeća Visoko.
- (4) Program će biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-227/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovica, s.r.

54.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službeni novine FBiH“, br. 49/06, 51/09), člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 15. stav 3. Programa o utvrđivanju novčanih naknada za privremeno korištenje javnih površina na

području grada Visoko broj: 02/1-02-227/25 od 17.07.2025.godine, Gradsko vijeće Visoko, na 10.sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, usvaja:

Z A K L J U Č A K
o oslobađanju plaćanja novčane naknade za
privremeno korištenje javne površine u
vrijeme trajanja manifestacije „Dani
kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“
za 2025. godinu

I

Gradsko vijeće Visoko oslobađa plaćanja novčane naknade za privremeno korištenje javne površine u vrijeme trajanja manifestacije „Dani kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“ za 2025. godinu (u daljem tekstu: „Visočko ljeto“:

- a) Organizatora manifestacije JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko (u daljem tekstu: Organizator manifestacije),
- b) Pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, a koja posluju u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića,
- c) Prava lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, a koji su pripadnici porodica šehida i poginulih boraca i RVI sa područja grada Visoko.

II

Saglasnost iz tačke I. ovog Zaključka se daje na sljedeći način:

- a) Organizator manifestacije oslobađa se plaćanja novčane naknade u periodu od 21.07.2025. godine do 25.07.2025. godine,
- b) Predstavnici kategorije iz tačke I, podtačka b) mogu postaviti inventar ljetne bašte isključivo ispred predmetnog ugostiteljskog objekta, a u skladu sa uslovima propisanim od strane Službe nadležne za poslove upravljanje gradskom imovinom, te isključivo jednu prodajnu jedinicu na označenoj lokaciji ispred predmetnog prodajnog objekta bez plaćanja naknade, u periodu od 26.07.2025. godine do 02.08.2025. godine,
- c) Predstavnici kategorije iz tačke I, podtačka c) mogu postaviti isključivo jednu prodajnu jedinicu na lokaciji koju odredi Služba

nadležna za poslove upravljanje gradskom imovinom, u periodu od 26.07.2025. godine do 02.08.2025. godine.

III

Organizator manifestacije, vlasnici trgovačkih, obrtničkih i ugostiteljskih radnji su dužni pribaviti rješenje / odobrenje o privremenom korištenju javne površine za vrijeme trajanja „Visočkog ljeta“ za 2025. godinu bez obzira što su oslobođeni plaćanja naknade.

IV

Vlasnici trgovačkih i obrtničkih radnji dužni su da poštuju odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 87/24).

V

Ovaj Zaključak realizuje Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko.

VI

Ovaj Zaključak stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja od strane Gradskog vijeća Visoko.

Zaključak će biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-228/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

55.

Na osnovu člana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je:

ODLUKU

o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za
članove nadzornih odbora javnih preduzeća
čiji je osnivač Grad Visoko

Član 1.

U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene noine FBiH“,

broj 12/03, 34/03 i 65/13) utvrđuju se upražnjene pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća Grada Visoko, kako slijedi:

Nadzorni odbor**JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko 3 člana****Nadzorni odbor JKP****„Gradska groblja“ d.o.o. Visoko 3 člana****Nadzorni odbor JP****„Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko 3 člana****Član 2.**

Gradsko vijeće Visoko daje ovlaštenje Gradonačelniku da u ime Osnivača javnih preduzeća Grada Visoko, provede otvoreni postupak izbora članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko i u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Gradskom vijeću Visoko predloži imenovanje nadzornih odbora.

Gradsko vijeće Visoko ovlastiće predstavnika-punomoćnika Grada Visoko u skupštinama javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko da izvrši konačno imenovanje nadzornih odbora Javnih preduzeća iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Utvrđuje se potreba raspisivanja Javnog oglasa za popunu pozicija u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko iz člana 1. ove Odluke.

Javni oglas za popunu pozicija iz člana 1. ove Odluke objavit će se u:

- Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine,
- Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
- Web stranici Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Član 4.

Krajnji rok za podnošenje prijava na upražnjene pozicije je 15 dana od dana objavljivanja, računajući od datuma objave oglasa u glasilu koje kasnije objavi Javni oglas.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-229/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

56.

Na osnovu člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13 člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je:

ODLUKU

o standardima i kriterijima za imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se standardi i kriteriji za imenovanje na poziciju članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko:

- Nadzorni odbor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko**
- Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko**
- Nadzorni odbor JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko**

Nadzorni odbor preduzeća sastoji se od tri (3) člana.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri (4) godine.

Član 2.

Kandidati za imenovanja na poziciju člana nadzornog odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko treba da ispunjavaju opće i posebne uslove za imenovanje koji su utvrđeni ovom Odlukom.

Opći uslovi za imenovanje su:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj

- Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora privrednog društva ili institucije sa većinskim učešćem državnog kapitala,
 8. da nema privatni finansijski interes u u javnom preduzeću za koje se kandiduje,
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru u koji se kandiduje, u posljednjih pet godina od dana pravosnažnosti presude,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja,
2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja sa VSS,
3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javnog preduzeća u okviru kojeg se kandiduje, ili drugog privrednog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom
4. da posjeduje stručno znanje iz oblasti društvenih ili tehničkih nauka vezanih za oblast privrede,
5. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije preduzeća,
6. da su prošli odgovarajuće usavršavanje u skladu sa članom 252. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15 i 75/21) i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih

odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 33/10, 23/11, 2/12, 80/13, 60/16, 88/17 i 19/22), odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,

7. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
8. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
9. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
10. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

Član 3.

Na osnovu ove Odluke, Gradonačelnik će imenovati Komisiju za izbor i provesti postupak u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, te Gradskom vijeću predložiti imenovanje članova nadzornog odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko.

Gradsko vijeće Visoko ovlastiće predstavnika-punomoćnika Grada Visoko u skupštinama javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko da izvrši konačno imenovanje nadzornih odbora Javnih preduzeća iz člana 1. ove Odluke

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

**Broj: 02/1-02-230/25
17.07.2025. godine
Visoko**

**PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.**

57.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br. 49/06 i 51/09, člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, br.10/21), Gradsko

vijeće Visoko, na 10. redovnoj sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše Ugovor o davanju na korištenje opreme Službi za spašavanje iz ruševina i komunalne poslove formiranoj u okviru JKP „Visoko“ d.o.o.Visoko

Član 1.

Ovom Odlukom daje se ovlaštenje Gradonačelniku Grada Visoko da u ime Grada potpiše Ugovor o davanju na korištenje radne mašine MST SKIP sa hidrauličnim čekićem, broj šasije: M644SR2200372, broj motora: NM755588U247177Y, godina proizvodnje 2016, Službi za spašavanje iz ruševina i komunalne poslove formiranoj u okviru JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, na period od tri (3) godine s mogućnošću produženja Ugovora nakon isteka od tri (3) godine.

Član 2.

Vrijednost opreme iz Člana 1.ove odluke iznosila je 167.286,60 KM s PDV-om prilikom nabavke 2016.godine i vlasništvo je Grada Visoko.

Član 3.

Sve obaveze da između Davaoca i Primaoca opreme na period od tri (3) godine biće detaljno regulisane Ugovorom o davanju na korištenje opreme iz člana 1.ove Odluke.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

**Broj: 02/1-02-231/25
17.07.2025. godine
Visoko**

**PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.**

58.

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Visoko („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na 10.sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja „Povelja Grada Visoko“ za 2025. godinu

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana GradaVisoko.

Član 2.

„Povelja Grada Visoko“ u 2025.godini dodjeljuje se REUFU AŽDAHICU za humanost i pomoć sportskim kolektivima i ustanovama, za razvoj mladih u sportu u Gradu Visoko i afirmaciji Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos nagrada od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2025. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

**Broj: 02/1-02-233/25
17.07.2025. godine
Visoko**

**PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.**

59.

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Visoko („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja „Povelja Grada Visoko“ za 2025. godinu

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada

Visoko“ u povodu 29. augusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja Grada Visoko“ u 2025. godini dodjeljuje se CRVENOM KRIŽU GRADA VISOKO za human i predan rad u organizovanju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, nesebičan doprinos i pomoć stanovništvu pogođenim prirodnim katastrofama u zemlji i inostranstvu i pozitivnom predstavljanju Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos nagrada od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2025. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-234/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

60.

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Visoko („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

**o dodjeli javnog priznanja
„Povelja Grada za životno djelo“
za 2025. godinu**

Član 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja Grada za životno djelo“ u povodu 29. augusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja Grada za životno djelo“ u 2025. godini dodjeljuje se ŠUKRIJI ČAKIĆU, (posthumno) privredniku i humanisti za izuzetan društveni angažman i doprinos afirmaciji Grada Visoko.

Član 3.

Uz priznanje dodjeljuje se i novčani iznos od 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade konvertibilnih maraka).

Član 4.

„Povelja Grada za životno djelo“ uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2025. godine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-235/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

61.

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Visoko („Sl. glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 14. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10) Gradsko vijeće Visoko, na 10. sjednici, održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

**o dodjeli javnog priznanja „Povelja o
proglašenju počasnim građaninom Grada
Visoko“ za 2025. godinu**

Član 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javno priznanje „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u povodu 29. augusta Dana Grada Visoko.

Član 2.

„Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u 2025. godini dodjeljuje SULEJMANU VRANJU, za naročit doprinos u odbrani i održanju kontinuiteta

državnosti Bosne i Hercegovine i odbrani Grada Visoko.

Član 3.

„Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2025. godine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Grada Visoko».

Broj: 02/1-02-236/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

62.

Na osnovu člana 7. stav 4. Zakona o vodama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 70/06), Člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/06) i člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) rješavajući po ponudi Slobodanke Koprivica, Gradsko vijeće Visoko na 10. sjednici održanoj dana 17.07.2025. godine donosi:

ZAKLJUČAK

o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 677/1 KO Tušnjići

I

Gradsko vijeće Visoko ne prihvata ponudu Slobodanke Koprivica za prodaju nekretnine označene kao: k.č.677/1 KO Tušnjići zv. „Treban“- oranica 3 i 4 klase, površine 1421 m² vlasništvo Slobodanke Koprivica, sa upisanom zabilježbom u C listu zemljišnoknjižnog izvoda broj 174 - pravo preče kupovine u korist Općine Visoko prema Rješenju ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu FBiH o određivanju granice vodnog dobra rijeke Fojnice na području Općine Visoko, broj: 05-25-11804-1/19 od 02.12.2019 godine, po ukupnoj cijeni od 71.050,00 KM (slovima: sedamdeset jednahiljadapedeset konvertibilnih maraka).

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 02/1-02-232/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

63.

Na osnovu člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj 10/21) Gradsko vijeće Visoko na 10.sjednici održanoj 17.07.2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko

Član 1.

Ovim Zaključkom Gradsko vijeće Visoko daje saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko broj PR-020-XIII/25 od 24.02.2025. godine.

Član 2.

Prilog ove Odluke je Odluka Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko o davanju mišljenja na izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko broj NO -019-IV/25 od 24.02.2025. godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Visoko”.

Broj: 02/1-02-237/25
17.07.2025. godine
Visoko

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Mr. Almir Ljeskovic, s.r.

64.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 30. Statuta Grada Visoko

(„Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradonačelnik donosi:

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u
upravne i nadzorne odbore
javnih ustanova Grada Visoko

I

U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) utvrđuju se upražnjene pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova Grada Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Članovi Upravnog odbora Javne ustanove imenuju se prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja Javne ustanove.

2. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

3. Upravni odbor JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Nadzorni odbor JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

4. Upravni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Nadzorni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

5. Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

- predsjednik 1
- član 2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

II

Utvrđuje se potreba raspisivanja oglasa za popunu pozicija u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova Grada Visoko iz tačke I ovog Zaključka.

Oglas za popunu pozicija iz tačke I ovog Zaključka objavit će se u:

- a) Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine,
- b) Dnevnim novinama Oslobođenje,
- c) Web stranici Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

III

Krajnji rok za podnošenje prijava na upražnjene pozicije je 15 dana od dana objavljivanja, računajući od datuma objave oglasa u glasilu koje kasnije objavi oglas.

IV

Gradonačelnik će imenovati Komisiju za izbor i provesti postupak u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine ZDK“, broj: 7/10,8/12) za Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, te imenovati Komisiju za izbor i provesti postupak u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13) za ostale Javne ustanove čije su pozicije utvrđene i oglašene u tački I ovog zaključka, te izvršiti konačno imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko.

V

Za provođenje ovog zaključka zadužuje se Služba kabineta Gradonačelnika Visoko.

VI

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 01/1-02-1146/25
03.07.2025. godine

GRADONAČELNIK
mr. sci. Mirza Ganić
dipl. ing.

47.

Na osnovu člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradonačelnik donosi:

ZAKLJUČAK

o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko

I

Ovim zaključkom utvrđuju se standardi i kriteriji za imenovanje na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova Grada Visoko.

II

Kandidati za imenovanja na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova treba da ispunjavaju opće i posebne uslove za imenovanje koji su utvrđeni ovim zaključkom.

Opći uslovi za imenovanje su:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spremlje ili VŠS/VI stepen stručne spremlje ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog, odnosno nadzornog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna spremlje),
2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremlje,
3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,

4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije javne ustanove za koju se kandiduje,
5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

III

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

- sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

IV

Na osnovu ovog Zaključka, Gradonačelnik će imenovati komisije, provesti postupak i u skladu sa Zakonom o ministarskim i vladinim imenovanjima u Federaciji BiH izvršiti konačno imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko.

V

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 01/1-02-1145/25
03.07.2025. godine

GRADONAČELNIK
mr. sci. Mirza Ganić
dipl. ing.

S A D R Ź A J		Strana
I GRADSKO VIJEĆE VISOKO		
52.	Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području grada Visoko	1
53.	Program o utvrđivanju novčanih naknada za privremeno korištenje javnih površina na području grada Visoko	10
54.	Zaključak o oslobađanju plaćanja novčane naknade za privremeno korištenje javne površine u vrijeme trajanja manifestacije „Dani kulture, trgovine i sporta – Visočko ljeto“ za 2025. godinu	13
55.	Odluka o o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko	14
56.	Odluka o o standardima i kriterijima za imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko	15
57.	Odluka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše Ugovor o davanju na korištenje opreme Službi za spašavanje iz ruševina i komunalne poslove formiranoj u okviru JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko	17
58.	Odluka o o dodjeli javnog priznanja „Povelja Grada Visoko“ za 2025. godinu	17
59.	Odluka o o dodjeli javnog priznanja „Povelja Grada Visoko“ za 2025. godinu	17
60.	Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Grada za životno djelo“ za 2025. godinu	18
61.	Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ za 2025. godinu	18
62.	Zaključak o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 677/1 KO Tušnjići	19
63.	Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko	19
II GRADONAČELNIK		
64.	Zaključak o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova Grada Visoko	19
65.	Zaključak o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko	21

Izdavač: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića br. 12A, Visoko

Uređuje: Muhamed Halilbegović, viši stručni saradnik

Glavni i odgovorni urednik: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća, **Telefon:** 032/732-502

Štampa: Grafički obrt „REMIX“ Visoko, **Telefon:** +387 32 746 038, **Mob:** +387 61 780 698